

# Laboratorijskim istraživanjem do izbora mjesto uvođenja stepenovanog vazduha za sagorijevanje u ložište

## Lab-scale tests to optimize Over Fire Air position in Furnace

Nihad Hodžić\*, Anes Kazagić\*\*, Kenan Kadić\*\*

\* Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Vilsonovo šetalište 9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

\*\* JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

**Apstrakt** - Generalno, kvalitet miješanja reaktanata je od suštinskog značaja za proces i brzinu sagorijevanja svakog goriva, naročito čvrstog niskovrijednog i slaboreaktivnog uglja. Pri tome su odgovarajući koeficijent viška vazduha za sagorijevanje kao i mjesto i način uvođenja pojedinih porcija ukupnog vazduha u ložište jedni od ključnih uticajnih faktora na miješanje odnosno efikasnost procesa sagorijevanja i nivo emisije zagadjujućih komponenti dimnih gasova u okolinu. Primjena zonskog ili stepenovanog privoda vazduha za sagorijevanje u ložište (primarni, sekundarni, tercijarni i OFA - *Over Fire Air*) danas je praktično nezaobilazna pri projektovanju novih industrijskih i energetskih kotlova ali se, prilikom rekonstrukcije, dominantno uvodi i primjenjuje i na postojećim ložištima velikih kotlova. Primjena ove primarne mjere u ložištu ne iziskuje značajnija finansijska ulaganja - troškovi investicije u uvođenje stepenovanog privoda vazduha za sagorijevanje u ložište u redovan pogon kotla su praktično zanemarivi u odnosu na višestruke pozitivne efekte i benefite primjene ovakvog sistema, od kojih se naročito izdvaja niža emisija NO<sub>x</sub> u okolinu. Međutim, preduslov za ispravno i pouzdano projektovanje sistema za stepenovani privod vazduha u ložištu nekog kotla, jeste izbor optimalnog mesta za uvođenje OFA vazduha u ložište. Određivanje i izbor tog mesta zavisi od niza faktora, prije svega od vrste i karakteristika goriva, kvaliteta meljave, tehnologije sagorijevanja, konstrukcije ložišta, tipa, broja i rasporeda gorionika i slično. Na ovu temu su na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u sklopu Laboratorije za sagorijevanje uglja i biomase obavljena obimna istraživanja karakteristika sagorijevanja mješavina ugljeva srednjobosanskog rudarskog bazena u sprašenom stanju, uključujući i kosagorijevanje ovih ugljeva sa otpadnom drvnom biomasmom (piljevina bukve i smrče). Ovdje je predstavljen dio rezultata tih istraživanja koji se odnose na emisiju NO<sub>x</sub> i to za različita goriva i temperature sagorijevanja u zavisnosti od načina privoda i mesta uvođenja vazduha za sagorijevanje u ložište.

**Ključne riječi** - sagorijevanje, koeficijent viška vazduha, OFA, emisija NO<sub>x</sub>.

**Abstract** - In general, the mixing the reactants is very important to the process and the rate of combustion of each fuel, especially low-ranked coals with low reactivity. The appropriate excess air coefficient for combustion and the position and mode of supply of individual portions (air staging) of the total air in the furnace are one of the key influencing factors for the mixing, respectively the efficiency of the combustion process, and the level of emissions. Today, the air staging (primary, secondary, tertiary and over fire air-OFA) is an indispensable process in the design of new industrial and energy boilers. Also, this measures are used for the reconstruction of existing furnace of large boilers. The implementation of this primary measure in the furnace does not require significant financial resources - the costs of investing in the introduction of air staging supply for combustion in the furnace are very low in relation to the multiple positive effects and benefits of such a system, especially a lower NO<sub>x</sub> emissions. However, the first condition for the correct and reliable design of the air staging system in the furnace is the choice of the optimal position for the supply OFA air. Determination of this position on the furnace depends on several factors, primarily the type and characteristics of the fuel, grinding quality, combustion technology, furnace structure, type, number and arrangement of burners. On this topic, the Faculty of Mechanical Engineering of the University of Sarajevo, in the Laboratory for Coal and Biomass Combustion, conducted extensive research on the pulverized combustion of coal blends of the Central Bosnia Mining Basin, including co-firing of these coals with waste wood biomass (beech and spruce sawdust). Here is presented some of the results of those NO<sub>x</sub> emission studies for different fuels and combustion temperatures, depending on the mode of supply and the positions of the combustion air supply in the boiler furnace.

**Keywords:** combustion, excess air coefficient, OFA, NO<sub>x</sub> emissions.

## I UVOD

Poznato je da Bosna i Hercegovina ima značajna nalazišta i rezerve uglja i da se konverzijom energije iz ovog fosilnog goriva dominantno, oko ¾ ukupne proizvodnje, dobija finalna električna energija. Po vrsti uglja, to su lignit i mrki ugalj, dok kamenog uglja nema. Prema posljednjim procjenama, bilansne i eksploracione rezerve uglja u Bosni i Hercegovini iznose oko  $4,5 \cdot 10^9$  t, od čega se oko 40% odnosi na mrki ugalj, a oko 60% na lignit, [1]. Međutim, s druge strane, kvalitet bosanskohercegovačkih ugljeva značajno varira od jednog rudarskog bazena do drugog, pa čak i od jednog rudnika do drugog u okviru istog rudarskog bazena. Osnovne karakteristike ovih ugljeva su niska topotna moć (lignitni ugljevi u prosjeku do 9 MJ/kg, mrki ugljevi od 9 do 20 MJ/kg), visok udio mineralne mase (čak i preko 50%) i vlage (u dostavnom stanju i do oko 30%) te slaba reaktivnost, [2]. Posljedično tome, u pogonu je javljaju različiti tehničko-tehnološki problemi pri sagorijevanju bosanskohercegovačkih ugljeva, uključujući nestabilnost i prekid procesa sagorijevanja. Nestabilnost procesa sagorijevanja, kao i nivo emisije zagađujućih komponenti dimnih gasova u okolinu - naročito emisija NO<sub>x</sub>, je u direktnoj vezi i sa načinom i mjestom uvođenja vazduha za sagorijevanje. Mrki ugalj iz rudnika srednjebosanskog rudarskog bazena se dominantno isporučuje TE Kakanj u kojoj se sagorijeva u kotlovima na koncipiranim na bazi tehnologije sagorijevanja u letu sa tečnim odvođenjem šljake iz ložišta. Poznato je da ovu tehnologiju sagorijevanja karakterišu dosta visoke temperature u ložištu, naročito u topionoj komori ( $1350 \div 1550$  °C), što za posljedicu ima veoma visoke emisije zagađujućih komponenti dimnih gasova, prvenstveno emisija NO<sub>x</sub> koja je u ovom slučaju na nivou do  $900 \text{ mg/m}^3$ , te naročito emisija SO<sub>2</sub> koja zbog pomenutih visokih temperatura sagorijevanja i zbog značajnijeg sadržaja sumpora u uobičajenim mješavinama uglja i do 2,5%, ide čak na nivo od oko  $8000 \text{ mg/m}^3$ , [3].

Činjenica je, također, da Bosna i Hercegovina ima i značajan energetski potencijal iz otpadne biomase koji potiče iz poljoprivredne proizvodnje te naročito šumarstva, primarne i sekundarne obrade drveta. Procjenjuje se da ukupan godišnji tehnički energetski potencijal ostataka biomase u BiH iznosi više od 33 PJ, što predstavlja ekvivalent za više od 3 miliona tona bosanskohercegovačkog lignita, [4].

Smanjenje emisije NO<sub>x</sub>, u odnosu na klasične ili konvencionalne sisteme sagorijevanja, je u odgovarajućoj mjeri moguće postići primjenom gorionika novije generacije koji imaju za posljedicu niže emisije NO<sub>x</sub> (vrtložni ili protočni *Low-NO<sub>x</sub>* gorionici, LNB), stepenovanim privodom vazduha za sagorijevanje (OFA), stepenovanom dobavom osnovnog goriva te upotrebotem dodatnog goriva kakvo je na primjer zemni ili prirodni gas - ove tehnologije su u stručnoj javnosti poznate kao *reburning tehnologije*. LNB gorionici rade na principu stepenovanog ili zonskog privoda vazduha za sagorijevanje posmatrano na nivou pojedinačnog gorionika koji na taj način rezultiraju značajnim smanjenjem emi-


sije NO<sub>x</sub> i kao takvi su danas skoro neizostavna oprema novih energetskih kotlova, koji su u pravilu sa nadkritičnim ili ultra-nadkritičnim parametrima pare i od kojih se zahtijeva veoma visoka fleksibilnost u pogonu, [5]. U radu [6] predstavljeni su rezultati odnosno efekti primjene stepenovanog privoda vazduha za sagorijevanje (OFA) na emisiju NO<sub>x</sub> - u ovom slučaju, kao gorivo, korišten je osušeni lignit. Pokazano je da na ovaj način dolazi do značajnog smanjenja emisije NO<sub>x</sub> - rezultati se odnose na ispitivanje količine OFA vazduha te udaljenosti njegovog uvođenja u zonu reakcije u odnosu na osnovni gorionik. U radu [7] je navedeno da se uz *Low-NO<sub>x</sub>* gorionike emisija NO<sub>x</sub> može smanjiti za 20%, ali da je zbog visoke temperature sagorijevanja ta emisija i dalje visoka ( $1036 \text{ mg/m}^3$  pri 6% O<sub>2</sub> u suhim dimnim gasovima), te je za daljnje smanjenje emisije NO<sub>x</sub> preporučen zonski odnosno stepenovan privod vazduha za sagorijevanje u ložištu (tzv. OFA sistem). Slični pozitivni efekti primjene stepenovanog ili produženog sagorijevanja sa vazduhom na smanjenje emisije NO<sub>x</sub> iskazani su i u radovima [8] i [9] - sagorijevanje uglja, kao i pri kosagorijevanju uglja i biomase, [10-14].

Podvrgavanjem različitim mješavina uglja, kao i različitim mješavina uglja i otpadne drvne biomase, sagorijevanju pri različitim temperaturama te uz primjenu primarne mjeru u ložištu stepenovanog privoda vazduha za sagorijevanje uključujući i porciju OFA vazduha na različitim udaljenostima od osnovnog gorionika, moguće je utvrditi odgovarajući odziv procesa putem mjenjanja parametara i njihove analize, odnosno moguće je doći do relevantnih zaključaka o uticaju mesta uvođenja OFA vazduha na sam proces i posljedično tome uticaj na emisiju NO<sub>x</sub> u okolini. Na osnovu tih zaključaka moguće je kvantificirati i sublimirati karakteristike sagorijevanja ovih goriva uključujući i prednosti konverzije primarne energije iz goriva u uslovima tehnologije sagorijevanja čvrstih goriva u letu pri stepenovanom privodu vazduha za sagorijevanje, [15].

## II LABORATORIJSKO POSTROJENJE, ISPITNA MATRICA GORIVA I ISPITNI REŽIMI

**Laboratorijsko postrojenje:** Automatski Upravljeni Cijevni Reaktor (AUCR) smješten je u laboratoriji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i omogućava ispitivanje karakteristika sagorijevanja različitih čvrstih goriva u letu pri različitim ambijentalnim i tehnološkim uslovima. U najkraćem, postrojenje je projektovano i izgrađeno za rad u dosta širokom temperaturnom opsegu (praktično od temperature okoline do maksimalne temperaturе 1560 °C) i u uslovima različite količine i raspodjele osnovnog goriva i vazduha za sagorijevanje, uključujući i mogućnost ispitivanja *reburning tehnologija* sagorijevanja primjenom dodatnog goriva, na primjer zemnog gasa. Izabrana ili željena srednja temperatura sagorijevanja postiže se putem odgovarajućih električnih grijачa montiranih duž dvije suprotne strane keramičke reakcione cijevi. U osnovi, istraživanjem na ovom AUCR postrojenju, moguće je dobiti podatke koji se odnose na efikasnost sagorijevanja, intenzitet deponovanja i karakteristike mineralnog depozita iz reakcione zone kao i šljake i pepela na izlazu iz reaktora, te emisiju komponenti dimnih gasova - uobičajeno su to komponente: O<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> i SO<sub>2</sub>, [15]. Principijelna šema dijela AUCR postrojenja sa naznačenim stepeno-

vanim razvodom vazduha za sagorijevanje data je na slici 1. - dodatno vidjeti [10-12].



Slika 1. Principijelna šema dijela postrojenja sa naznačenim stepenovanim razvodom vazduha za sagorijevanje, Ri - rorametar, mjerjenje protoka porcije vazduha

**Ispitna matrica goriva i ispitni režimi:** U svrhu ovih laboratorijskih istraživanja zavisnosti emisije NO<sub>x</sub> od mesta uvođenja OFA porcije vazduha u ložište, formirana je matrica od sljedeća tri goriva, [15] - Tabela 1:

- Projektna mješavina mrkih ugljeva iz rudnika Kakanj, Breza i Zenica sa masenim udjelima komponentnih ugljeva u mješavini: 70, 20 i 10%, respektivno - oznaka goriva: K70B20Z10. Ova mješavina uglja sagorijevana je pri temperaturnim uslovima koji u principu odgovaraju tehnologiji sagorijevanja sprašenog uglja sa suhim odvođenjem šljake iz ložišta (950–1350 °C) - intencija je odabir i primjena ove tehnologije sagorijevanja na budućem bloku 8 u TE Kakanj. Ova mješavina uglja formirana je nakon termičke i mehaničke pripreme komponentnih ugljeva (sušenja i mljevenja) u laboratorijskim uslovima.
- Uobičajena mješavina ugljeva koja se posljednjih godina spaljuje u kotlovima tri raspoloživa bloka TE Kakanj - oznaka goriva: U100. Ova mješavina uglja nastala je tokom redovnih aktivnosti homogenizacije ugljeva ili miješanja mrkih ugljeva koji se dopremaju na depo TE Kakanj iz više rudnika u Bosni

i Hercegovini (npr. rudnici: Kakanj, Breza, Zenica, Gračanica, Livno, Nova Bila, Banovići,...) i to približno procentualno isporučenim količinama uglja. Potrebna količina ovog uzorka mješavine uglja za svrhu laboratorijskog ispitivanja izuzeta je direktno iza mlinova u realnom pogonu bloka 5: meljava uglja koja ide direktno u ložište.

- Mješavina uglja U100 sa otpadnom drvnom biomasom (oznaka biomase: B100, sitna piljevina bukve i smrće u približnom omjeru po masi 50:50) i to u masenom omjeru 93:7 - oznaka mješavine ugalj-biomasa: U93B7. Ova mješavina goriva je također pripremljena na depou TE pa je i potreban uzorak za laboratorijska ispitivanja izuzet u pogonu, direktno iza mlinova kao i meljava U100.

Ispitne mješavine goriva oznake U100 i U93B7 sagorijevana su u temperaturnim uslovima koji u principu odgovaraju tehnologiji sagorijevanja sprašenog uglja sa tečnim odvođenjem šljake iz ložišta (1350–1450 °C) - ova tehnologija sagorijevanja je primijenjena na svim dosadašnjim blokovima u TE Kakanj, od kojih su još u pogonu blokovi 5 i 6 (2×110 MW) i blok 7 (230 MW).

Rezultati odgovarajućih analiza navedenih ispitnih goriva dati su u sljedećoj Tabeli 1.


Tabela 1. Rezultati analiza ispitnih goriva, dostavno stanje, [15]

Gorivo/Oznaka	K70B20Z10	U100	U93B7
<b>Tehnička analiza, %</b>			
Vлага	10,71	13,90	18,09
Pepeo	40,84	37,88	33,05
Isparljivo	27,71	28,97	31,16
Fiksni C	20,73	19,25	18,59
Sagorivo	48,44	48,22	48,86
<b>Elementarna analiza, %</b>			
Ugljik	34,48	36,62	33,36
Vodonik	2,33	2,60	2,52
Sumpor	2,41	2,06	1,59
Azot	0,75	0,72	0,75
Kiseonik	8,48	10,22	10,63
<b>Toplotna moć, kJ/kg</b>			
Gornja	13898	13351	13446
Donja	13171	12496	12510

### III REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


**Gorivo K70B20Z10:** U ovom slučaju emisija NO<sub>x</sub> je data u zavisnosti od temperature sagorijevanja (950, 1150, 1250 i 1350 °C), koeficijenta viška vazduha za sagorijevanje i mesta uvođenja tog vazduha u reakcionu zonu odnosno ložište. U odnosu na temperaturu sagorijevanja, očekivano, najniža emisija NO<sub>x</sub> izmjerena je pri najnižoj ispitnoj temperaturi 950 °C - generalno, emisija NO<sub>x</sub> raste sa porastom temperature pri čemu brzina nastanka azotnih oksida naročito raste pri temperaturi iznad 1300 °C. S druge strane, emisija NO<sub>x</sub> je niža pri nižim vrijednostima koeficijenta viška vazduha za sagorijevanje, npr.:  $e_{\lambda=1,15} < e_{\lambda=1,20}$  - u ovim ispitnim režimima ukupna količina vazduha je dovedena na gorionik kroz tri porcije: primarni, sekundarni i tercijarni, tj. vrijedi:  $\lambda_1/\lambda=1,15/1,15$  ili  $\lambda_1/\lambda=1,20/1,20$ . Za razliku od ovih

režima, ispitni režim sa OFA porcijom vazduha ( $\lambda_1/\lambda=0,95/1,15$ ) je sa ukupnim koeficijentom viška vazduha  $\lambda=1,15$  ali sa podsteciometrijskom količinom vazduha koja se dovodi na gorionik - naknadni ili stepenovan privod OFA porcije vazduha u reakcionu zonu/ložište na određenoj udaljenosti iz izlazne ravni gorionika. U ovom slučaju, ta pozicija OFA 1 je na udaljenosti od 1 m. U ovim ispitnim režimima, sa stepenovanim privodom vazduha za sagorijevanje i pri svim temperaturama sagorijevanja, su u odnosu na konvencionalne režime sa klasičnim privodom ukupnog vazduha na gorionik, izmjerene najniže emisije  $\text{NO}_x$ . Tako je npr. pri temperaturi sagorijevanja  $1350^\circ\text{C}$  i pri stepenovanom privodu vazduha sa OFA ta emisija  $710 \text{ mg/m}_n^3$  i niža je za oko  $130 \text{ mg/m}_n^3$  pri istom koeficijentu viška vazduha i klasičnom dovodu vazduha na gorionik. Relativno smanjenje emisije  $\text{NO}_x$  za ova dva slučaja sagorijevanja je oko  $\Delta e_{\text{NO}_x}=15\%$ , Slika 2 - [15].




Slika 2. Emisija  $\text{NO}_x$  u zavisnosti od temperature sagorijevanja, koeficijenta viška vazduha i mjesta uvođenja tog vazduha u reakcionu zonu/ložište

Uticaj količine i načina raspodjele vazduha za sagorijevanje na emisiju  $\text{SO}_2$  predstavljen je na slici 3. Iz prikaza rezultata, uzimajući u obzir kako razuđenost tako i preklapanje više vrijednosti, to se može zaključiti da praktično nema promjene emisije  $\text{SO}_2$  u odnosu na koeficijent viška vazduha i način privoda tog vazduha za sagorijevanje u reakcionu zonu/ložište. U principu, primjetan je samo značajniji porast emisije  $\text{SO}_2$  sa porastom temperature sagorijevanja, [17].




Slika 3. Emisija  $\text{SO}_2$  u zavisnosti od temperature sagorijevanja, koeficijenta viška vazduha i mjesta uvođenja tog vazduha u reakcionu zonu/ložište

Emisija  $\text{CO}_2$ , bez obzira na vrijednost koeficijenta viška vazduha i način dobave tog vazduha u reakcionu zonu, se praktično ne mijenja i u ovom slučaju u prosjeku iznosi  $0,255 \text{ kg/m}_n^3$ , Slika 4. Stepenovani privod vazduha za sagorijevanje, pored pozitivnog uticaja na smanjenje emisije  $\text{NO}_x$ , praćen je i nešto većom emisijom ugljenmonoksida (CO). Generisanje CO pri sagorijevanju se smanjuje sa porastom temperature sagorijevanja i koeficijenta viška vazduha, Slika 4. Pri tome se može uočiti da uticaj načina privoda vazduha na emisiju CO značaj sa porastom temperature sagorijevanja, [16-18].



Slika 4. Emisija  $\text{CO}_2$  i CO u zavisnosti od temperature sagorijevanja, koeficijenta viška vazduha i mjesta uvođenja tog vazduha u reakcionu zonu/ložište

**Gorivo U100:** Za ovu mješavinu uglja emisija  $\text{NO}_x$  data je, također, u zavisnosti od temperature sagorijevanja, koeficijenta viška vazduha za sagorijevanje i mjesta uvođenja tog vazduha u reakcionu zonu/ložište, Slika 5. U ovom slučaju, zbog većih temperatura sagorijevanja u odnosu na prethodnu mješavinu uglja, izmjerene su još više emisije  $\text{NO}_x$ . Tako npr. pri temperaturi sagorijevanja  $1450^\circ\text{C}$  i stepenovanom privodu vazduha sa OFA, ta emisija je u prosjeku oko  $860 \text{ mg/m}_n^3$  za razliku od oko  $1155 \text{ mg/m}_n^3$  pri konvencionalnom sagorijevanju. Emisija  $\text{NO}_x$  pri režimu sa OFA vazduhom niža je za skoro  $300 \text{ mg/m}_n^3$  ili za oko  $\Delta e_{\text{NO}_x}=25\%$ .




Slika 5. Emisija  $\text{NO}_x$  u zavisnosti od temperature sagorijevanja, koeficijenta viška vazduha i mjesta uvođenja tog vazduha u reakcionu zonu/ložište

Iako rezultati emisije  $\text{NO}_x$  pokazuju da je razlika te emisije sa porastom temperature izraženija za režime sa OFA vazduhom

( $e_{\lambda_1=0.90} < e_{\lambda_1=0.95}$ ) to ne znači da su režimi sagorijevanja sa  $\lambda_1/\lambda = 0,90/1,20$  ukupno povoljniji u odnosu na režime pri stepenovanom privodu vazduha sa  $\lambda_1/\lambda = 0,95/1,20$ . Naime, kod ukupne ocjene procesa sagorijevanja nekog goriva analizira se i ocjenjuje, pored emisije  $\text{NO}_x$ , i efikasnost procesa kroz emisiju CO te kod sagorijevanja čvrstih goriva naročito važan sadržaj sagorivih materija u šljaci i pepelu - dominantno je to čisti ugljik,  $C_{\text{fix}}$ . Prema tome, analizom procesa sagorijevanja i sa ovih aspekata, došlo je se do saznanja da su režimi stepenovanog sagorijevanja goriva U100 sa  $\lambda_1/\lambda = 0,90/1,20$  nepovoljniji u odnosu na režime sagorijevanja pri  $\lambda_1/\lambda = 0,95/1,20$ . Ovo se može objasniti uzimajući u obzir isti put i vrijeme za sagorijevanje čvrstog ugljika u oba slučaja ali različitu koncentraciju kiseonika u zoni do mjesta uvođenja OFA struje vazduha i zone poslije toga - ložišta atmosfere sa različitim sadržajem kiseonika.


Sublimirajući rezultate emisije  $\text{NO}_x$  za prethodna dva goriva i temperaturne intervale sagorijevanja može se i pokazati ranije iznesena tvrdnja odnosno činjenica da je brzina promjene emisije  $\text{NO}_x$  izraženja pri sagorijevanju uglja u temperaturnim uslovima  $> 1300^{\circ}\text{C}$ , Slika 6, a što je i u skladu sa Zeldovich-evim mehanizmom uticaja temperature na brzinu hemijske reakcije generisanja termičkog NO. Također, uočljiva je značajna razlika emisije  $\text{NO}_x$  s obzirom na mjesto dovođenja vazduha za sagorijevanje u ložište pri čemu je ta razlika sa porastom procesne temperature sve izraženija.



Slika 6. Trend promjene i vrijednosti emisije  $\text{NO}_x$  u zavisnosti od temperature i načina dovoda vazduha za sagorijevanje u reakcionu zonu/ložište


Ovdje, u najnepovoljnijim uslovima sagorijevanja u pogledu generisanja azotnih oksida, pri temperaturi sagorijevanja  $1450^{\circ}\text{C}$ , vrijednost emisije je i preko  $1100 \text{ mg/m}_n^3$ . Primjenom stepenovanog privoda vazduha za sagorijevanje ta emisija  $\text{NO}_x$  se smanjuje pa je tako, na primjer, pri temperaturi  $1400^{\circ}\text{C}$  ta emisija  $\text{NO}_x$  smanjena sa  $1088$  na  $735 \text{ mg/m}_n^3$  ili za preko 30%.

Analogno prethodnom dijagramu, za ista ova goriva K70B20Z10 i U100 i iste temperaturne i tehničke uslove sagorijevanja na slici 7 predstavljeni su rezultati koji se odnose na emisiju  $\text{SO}_2$ . Iz prezentiranih rezultata se vidi, kao što je i ranije pokazano i konstatovano, da emisija  $\text{SO}_2$  praktično ne zavisi od količine vazduha za sagorijevanje niti od načina dobave tog vazduha u reakcionu zonu/ložište nego isključivo od sastava goriva (sadržaja ukupnog i sagorivog sumpora u gorivu) i temperature sagorijevanja. Podsjećanje radi, u poređenju sa ugljikom i vodonikom, za sagorijevanje sumpora iz goriva potrebna je najmanja količina kiseonika pri čemu sumpor veoma burno reagira u tom procesu oksidacije.



Slika 7. Trend promjene i vrijednosti emisije  $\text{SO}_2$  u zavisnosti od temperature i načina dovoda vazduha za sagorijevanje u reakcionu zonu/ložište


**Gorivo U93B7:** Za mješavinu uglja i otpadne drvne biomase i za iste dosad predstavljenе postavke ispitnih režima sagorijevanja su na sljedećoj slici predstavljeni rezultati emisije  $\text{NO}_x$ . I ovdje vrijede praktično isti zaključci koji su navedeni za prethodni slučaj uz dodatak da se može konstatovati da su emisije  $\text{NO}_x$  pri kosagorijevanju uglja i drvne biomase na nivou emisija pri sagorijevanju uglja - naravno, međusobno se porede režimi sa istom temperaturom sagorijevanja, istim koeficijentom viška vazduha i istim načinom privoda tog vazduha u ložište, Slika 8, [15].



Slika 8. Emisija  $\text{NO}_x$  u zavisnosti od temperature sagorijevanja, koeficijenta viška vazduha i mesta uvođenja tog vazduha u reakcionu zonu/ložište

Za ovu mješavinu uglja i biomase (U93B7) zavisnost emisije  $\text{NO}_x$  od mesta uvođenja OFA vazduha u ložište odnosno reaktor prikazana je na sljedećoj slici 9. Konkretno, ovdje se radi o rezultatima sagorijevanja na temperaturi  $1400^{\circ}\text{C}$  i sa različitim mjestom uvođenja OFA vazduha u reakcionu cijev: pozicija OFA 1 je na udaljenosti 1 m od izlaznog presjeka gorionika, dok je pozicija OFA 2 na udaljenosti 1,3 m. Dodatno, izvedeni su i režimi sagorijevanja sa uvođenjem OFA porcije vazduha na obje pozicije istovremeno: OFA 1 + OFA 2.

Rezultati pokazuju da je emisija  $\text{NO}_x$ , u ovom slučaju, najmanja pri dovodu OFA vazduha na poziciju 1 (OFA 1), dok je nešto veća za slučaj dovođenja vazduha na poziciju 2 (OFA 2). Pri istovremenom dovodu OFA vazduha na obje pozicije (OFA 1 + OFA 2) može se konstatovati da je emisija  $\text{NO}_x$  praktično istog nivoa kao u slučaju korištenja pozicije 2 za privod OFA vazduha. U svakom slučaju, ta emisija  $\text{NO}_x$ , bez obzira na koju se od pozicija privodi OFA vazduh, značajno je niža od emisije bez stepenovanog privoda vazduha, [15].



Slika 9. Emisija  $\text{NO}_x$  u funkciji od mjesta uvođenja OFA vazduha u reakcionu zonu/ložište

U pogledu mogućnosti smanjenja emisije  $\text{NO}_x$ , prethodni rezultati istraživanja i saznanja su od ključnog značaja za projektovanje budućih ali i eventualnu rekonstrukciju postojećih kotlova, naročito ložišta u pogledu izbora mjesta/zone za privod stepenovanog vazduha u zonu sagorijevanja. To svakako ima uticaj i na projektovanje te izbor prateće opreme kotla.

#### IV ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata laboratorijskih istraživanja mogu se donijeti sljedeći zaključci u vezi zavisnosti emisije  $\text{NO}_x$  i  $\text{SO}_2$  od mesta uvođenja vazduha u reakcionu zonu/ložište :

- Emisija  $\text{NO}_x$  raste sa porastom temperature sagorijevanja i koefficijenta viška vazduha. Niže emisije  $\text{NO}_x$  su kod stepenovanog privoda vazduha (sagorijevanje sa OFA) u odnosu na klasični privod vazduha pri kojem se ukupna količina vazduha dovodi na gorionik (konvencionalno sagorijevanje).
- Za sva ispitna goriva, temperaturu sagorijevanja i način dovođa vazduha za sagorijevanje, emisija  $\text{NO}_x$  je uvijek veća od  $400 \text{ mg/m}^3$  i još uvijek je veća od graničnih vrijednosti emisije (GVE) definiranih u LCP i IED direktivama EU:  $e_{\text{NO}_x} \leq 200 \text{ mg/m}^3$ .
- Imajući u vidu prezentirane rezultate istraživanja u laboratorijskim uslovima, uključujući i prethodne zaključke, zaključuje se da je emisija  $\text{NO}_x$  za tretiranu projektnu mješavinu uglja K70B20Z10, značajno niža u odnosu na emisiju iz realnog pogona sa primijenjenom tehnologijom sagorijevanja sprašenog uglja u letu sa tečnim odvodom šljake iz ložišta. Pri procesnoj temperaturi  $950^\circ\text{C}$  i primjeni stepenovanja vazduha za sagorijevanje ( $\lambda_1/\lambda=0,95/1,15$ ) emisija  $\text{NO}_x$  je najniža i u prosjeku iznosi oko  $500 \text{ mg/m}^3$ . Primjenom OFA

vazduha emisija  $\text{NO}_x$  je niža za oko  $120 \text{ mg/m}^3$  u odnosu na emisiju pri konvencionalnom sagorijevanju sa ukupnim koefficijentom viška vazduha 1,15. Prosječna emisija  $\text{NO}_x$  pri procesnim temperaturama  $1150$  i  $1250^\circ\text{C}$  je:  $565$  i  $660 \text{ mg/m}^3$  - respektivno, dok je na temperaturi sagorijevanja  $1350^\circ\text{C}$  oko  $750 \text{ mg/m}^3$  - pri tome je također pokazano da su najniže emisije  $\text{NO}_x$  u uslovima stepenovanog privoda vazduha ( $\lambda_1/\lambda=0,95/1,15$ ) a najveće pri klasičnom privodu i koefficijentu viška vazduha od  $1,20$ :  $921 \text{ mg/m}^3$  - emisija  $\text{NO}_x$  niža za  $18,5\%$ .

- U odnosu na sastav goriva, temperatura sagorijevanja se pokazuje kao znatno uticajniji parametar na emisiju  $\text{NO}_x$ . U temperaturnom intervalu od  $\Delta t=400^\circ\text{C}$  zabilježen je prosječan porast emisije  $\Delta e_{\text{NO}_x}$  od skoro  $300 \text{ mg/m}^3$ .
- Emisija  $\text{NO}_x$  pri kosagorijevanju uglja i otpadne drvne biomase je na nivou emisije pri sagorijevanju mješavine ugljeva. Praktično nema promjene te emisije sa promjenom udjela drvne biomase u mješavini. Prosječna razlika emisije  $\text{NO}_x$  u zavisnosti od načina dobave vazduha za sagorijevanje je  $250 \text{ mg/m}^3$ : pri klasičnom privodu vazduha prosječna emisija je  $942 \text{ mg/m}^3$  dok je pri stepenovanom privodu vazduha  $692 \text{ mg/m}^3$ .
- Emisija  $\text{NO}_x$  zavisi i od mesta uvođenja OFA vazduha u ložište. Tako je emisija  $\text{NO}_x$  najmanja pri dovodu OFA vazduha na poziciju 1 (1 m od izlazne ravni gorionika ili na cca  $1/3$  dužine reakcione cijevi/ložišta), dok je nešto veća za slučaj dovođenja na poziciju 2 (1,3 m od izlazne ravni gorionika ili na  $>1/3$  ukupne dužine reakcione cijevi/ložišta). Pri istovremenom dovodu OFA vazduha na obje pozicije (1 i 2) emisija  $\text{NO}_x$  je praktično na istom nivou kao u slučaju dobave na poziciju 2.
- Emisija  $\text{SO}_2$  praktično ne zavisi od količine vazduha za sagorijevanje niti od načina dobave tog vazduha u reakcionu zonu/ložište nego isključivo od sastava goriva (sadržaja ukupnog i sagorivog sumpora u gorivu) i temperature sagorijevanja.
- Pokazano je da je u pogledu emisije CO odnosno efikasnosti procesa sagorijevanja, i stepenovanim privodom vazduha za sagorijevanje osigurati visoku efikasnost tog procesa odnosno imati dosta niske emisije CO.

#### V ZAHVALA

Dio rezultata prezentiranih u ovom radu proisteklo je i tokom realizacije projekta "Razvoj gorionika za pulzirajuće sagorijevanje hlađenog vodom sa prijedlogom primjene" kojeg su kroz program "Sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2018. godini" finansirali Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te im se i ovom prilikom iskreno zahvaljujem.

#### VI REFERENCES

- [1] Studija energetskog sektora u BiH, Konačni izvještaj, Modul 8 - Rudnici uglja, Konzorcij: Energetski institut

- Hrvoje Požar, Hrvatska; Soluziona, Španjolska; Ekonomski institut Banjaluka, BiH; Rudarski institut Tuzla, BiH, 2009.
- [2] Uticaj kvaliteta uglja na troškove proizvodnje električne energije i cijenu uglja; Studija; Naručilac: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Izvršilac: Mašinski fakultet Sarajevo i Rudarski institut d.d. Tuzla, Sarajevo, 2014.
- [3] Smajević I., Hodžić N.: Betriebserfahrungen im Kraftwerk Kakanj bei der Verbrennung der starkverschmutzungsneigenden mitelbosnischen Braun-kohle, Dresden, 25.-26. Oktobar 2000., 151-160,
- [4] Advanced Decentralised Energy Generation Systems in Western Balkans - ADEG, Projekt FP6, National Technical University of Athens, Institut IVD Stuttgart, Fakultet Strojarstva i Brodogradnje Zagreb, Mašinski fakultet Sarajevo, Institut Vinča Beograd, IST Portugal, 2004.-2007.
- [5] Tsumura T., Okazaki H., Dernjatin P., Savolainen K., Reducing the minimum load and NO<sub>x</sub> emissions for lignite-fired boiler by applying a stable-flame concept, Applied Energy, Volume 74, Issues 3-4, March-April 2003, p. 415-424.
- [6] Wang J., Fan W., Li Y., Xiao M., Wang K., Ren P., The effect of air staged combustion on NO<sub>x</sub> emissions in dried lignite combustion, Energy, Volume 37, Issue 1, January 2012, p. 725–736.
- [7] Kuang M., Li Z., Liu C., Zhu Q., Experimental study on combustion and NO<sub>x</sub> emissions for a down-fired supercritical boiler with multiple-injection multiple-staging technology without overfire air, Applied Energy, Volume 106, June 2013, p. 254–261.
- [8] Kuang M., Li Z., Ling Z., Zeng X., Evaluation of staged air and overfire air in regulating air-staging conditions within a large-scale down-fired furnace, Applied Thermal Engineering Volume 67, Issues 1–2, June 2014, p. 97–105.
- [9] Rozendaal M. Impact of coal quality on NO<sub>x</sub> emissions from power plants. Delft: Delft University of Technology, 1999.
- [10] Kazagić A. Smajević I.: Experimental investigation of ash behavior and emissions during combustion of Bosnian coal and biomass, Energy, Volume 32, Issue 10 (October 2007), p. 2006-2016.
- [11] Kazagić A., Smajević I., Synergy Effects of Co-firing of Wooden Biomass with Bosnian Coal, Energy, Volume 34, Issue 5 (May 2009), p. 699-707.
- [12] Kazagić A., Smajević I., Duić N., Selection of sustainable technologies for combustion of Bosnian coals, Thermal Science, Volume 14, No. 3 (2010), p. 715-727.
- [13] Smajević I., Kazagić A., Musić M., Bećić K., Hasanbegović I., Sokolović Š., Delihasanović N., Skopljak A., Hodžić N., Co-firing Bosnian Coals with woody biomass: experimental studies on a laboratory-scale furnace and 110 MWe power unit, Thermal Science, 16 (2012), 3, p. 789 - 804.
- [14] Nareddy S., Moyeda D., Zhou W., Marquez A., Swanson L., Duval S., NO<sub>x</sub> reductions Achieved Through Air Staging in Cyclone Fired Boilers, 32. International Clearwater Coal Conference, Clearwater, Florida, USA, June 1-5 2008.
- [15] Hodžić, N. Istraživanje kosagorijevanja uglja i biomase usmjereno na smanjenje emisija primarnim mjerama u ložištu, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2016.
- [16] Smajevic, I., Hodzic, N., Kazagic, A.: Lab-Scale Investigation Of Middle-Bosnia Coals To Achieve High-Efficient And Clean Combustion Technology, Thermal Science: Year 2014, Vol. 18, No. 3, pp. 875-888, Original scientific paper, DOI: 10.2289/TSCI
- [17] Hodžić, N., Kazagić, A., Smajević, I.: Laboratorijska istraživanja sagorijevanja u letu ugljeva srednjebosanskog baze na u suhom režimu odvođenja šljake; Indeksirani časopis: Bosanskohercegovačka elektrotehnika, Godište 8, Januar 2015.
- [18] Hodžić, N., Smajević, I., Kazagić, A.: Effects of cofiring Bosnian coal with woody biomass and natural gas on NO<sub>x</sub> emissions under different process conditions, 10th European Conference On Industrial Furnaces And Boilers (INFUB-10) Gaia (Porto), Portugal, 07th to 10th April 2015

## AUTORI

**Prvi autor:** Nihad Hodžić, Vanredni profesor, Dr. sc., Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Vilsonovo šetalište 9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, [hodzic@mef.unsa.ba](mailto:hodzic@mef.unsa.ba)

**Drući autor:** Anes Kazagić, Dr. sc., JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, [a.kazagic@epbih.ba](mailto:a.kazagic@epbih.ba)

**Treći autor:** Kenan Kadić, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica TE Kakanj, 72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina, [ke.kadic@epbih.ba](mailto:ke.kadic@epbih.ba)

**Autor za korespondenciju:** Nihad Hodžić, [hodzic@mef.unsa.ba](mailto:hodzic@mef.unsa.ba), +387 (0)33 729 800.